

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj: 150 – 15 – 4 – 1928-2 /18 SAK  
Sarajevo, 19.06. 2018. godine

Na osnovu člana 50. stav (2) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28. decembra 2015. godine; člana 9. stavovi (1) tačka b), (4) i (5) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: UV-122-01-1-106/14 RJ od 26. novembra 2014. godine, a po Rješenju o dopuni Rješenja o prenosu svojih ovlasti na viceguvernera, odnosno na druge službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: 122-01-5-3107/14 LjJ od 25. decembra 2014. godine i broj: UV-122-01-1-33/15SD od 31. marta 2015. godine, viceguverner nadležan za Sektor za administraciju i finansije Centralne banke Bosne i Hercegovine, donosi

**Odluku**

**o dodjeli ugovora za nabavku usluga – godišnji servis i pregled telefonskog sistema Bosch Avaya u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine, putem direktnog sporazuma**

**Član 1.**

Na osnovu provedenog postupka javne nabavke usluga – godišnji servis i pregled telefonskog sistema Bosch Avaya u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine u ulici Maršala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3, putem direktnog sporazuma, a koji je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga – godišnji servis i pregled telefonskog sistema Bosch Avaya u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine, putem direktnog sporazuma, broj: 150-15-4-\_\_\_\_\_/18 SAK od \_\_\_\_ 2018. godine, ugovor se dodjeljuje dobavljaču: „U-MKS“ d.o.o. Sarajevo, Derviša Numića 9, 71000 Sarajevo, prema uslovima iz Ponude, broj: 82/2018 od 08. juna 2018. godine, koja se prihvata ovom odlukom i glasi na iznos od:

**3.335,00 KM bez PDV-a**

(slovima: trihiljadetrinstotinetridesetpet konvertibilnih maraka i 00/100)

odnosno

**3.901,95 KM – sa uračunatim PDV-om**

(slovima: trihiljadedevevetstotinajedna konvertibilna marka i 95/100).

**Član 2.**

Nabavka usluge iz člana 1. ove odluke dokazuje se ugovorom, kojim će se regulisati sva prava i obaveze između ugovornih strana.

**Član 3.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za javne nabavke, Odjeljenje za računovodstvo i finansije i Odjeljenje za zajedničke poslove.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
VICEGUVERNER  
mr. Ernadina Bajrović

Dostaviti:

- Viceguverneru nadležnom za Sektor za administraciju i finansije (kopija);
- Odjeljenju za računovodstvo i finansije (original);
- Odjeljenju za zajedničke poslove (kopija);
- Odjeljenju za javne nabavke (original x2).